

POSLOVNO IME BANKE I ADRESA DAVAOKA PROIZVODA/ USLUGE

Union Banka dd Sarajevo
Hamdije Kreševljakovića 19
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
ID broj: 4200640130001

Poslovna jedinica
Podružnica Sarajevo

Reprezentativni primjer

REDOVNA PONUDA

KREDITNA KARTICA - VISA CLASSIC SHOPPING KARTICA

OPIS GLAVNIH KARAKTERISTIKA PROIZVODA/ USLUGE:

1. Vrsta usluge (opis i karaktersitika finansijske usluge koja se nudi):	Shopping kartica predstavlja kreditnu karticu kod koje se odobrena kreditna sredstva, dijeli na jednake mjesečne rate prilikom obavljanja transakcije, a zbir rata u toku jednog mjeseca ne smije biti veći od iznosa odobrenog podlimita.											
2. Iznos usluge, oznaka valute i uvjeti/uslovi korištenja:	Banka može izdati karticu fizičkom licu koje ispunjava uslove koje je Banka definisala, uz podnošenje zahtjeva za izdavanje Shopping kartice i dostavljanje propisane dokumentacije. Kreditni limit se određuje na osnovu kreditne sposobnosti Klijenta, a maximalan iznos je 10.000,00 KM,a podlimit po shopping kartici je maksimalan iznos mjesečnog opterećenja klijenta/ maksimalan iznos zbira rata u toku jednog mjeseca.											
	Zahtjevani iznos limita od strane klijenta (u KM):		1.900,00 KM									
	Isplata kredita se vrši u KM valuti.											
	Pod uslovom da nije počeo koristiti kreditna sredstva, korisnik ima pravo na odustajanje u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kreditu bez navođenja razloga za odustanak i dužan je da o svojoj namjeri odustanka od ugovora obavijesti Banku u pisanoj formi. U slučaju odustanka korisnika od zaključenog ugovora o kreditu, Banka ima pravo na naplatu obračunate naknade za obradu kreditnog zahtjeva, koja ne može biti veća od naknade u slučaju kada korisnik ne odustane od kredita. Ukoliko korisnik odustane od ugovora prije isteka roka od 14 dana od dana zaključenja ugovora, a obezbjedio je instrumente obezbjeđenja i platio ili preuzeo obavezu plaćanja troškova u vezi sa istim, odustajanjem od ugovora o kreditu takvi troškovi su isključivo troškovi korisnika. Ukoliko je korisnik počeo koristiti kreditna sredstva, dužan je da u roku od 30 dana, od dana odustanka ugovora, tj. slanja obavijesti Banci o odustanku ugovora, vratiti Banci glavnici i kamatu za vrijeme korištenja kredita.											
3. Rok otplate kredita/trajanja ugovora (broj mjeseci):	Period važenja kartice je određen i naznačen je na kartičnoj plastici i važi do zadnjeg dana mjeseca u godini otisnutoj na kartici. Limit po Shopping kartici se odobrava na 24 mjeseca, uz mogućnost produženja na period od 24 mjeseca.											
4. Visina i promjenjivost nominalne kamatne stope:	Visina nominalne kamatne stope koja se primjenjuje na odobreni limit je 14,00% na godišnjem nivou. Kamatne stope su fiksne i obračun kamate se vrši primjenom proporcionalne metode pri čemu godina ima stvarni broj dana 365/366. Kamata se obračunava na dnevni saldo sredstava u korištenju.											
5. Efektivna kamatna stopa (EKS) i ukupan iznos koji korisnik treba da plati, odnosno koji mu se treba isplatiti:	Iznos kamate za cijeli period otplate kredita (u KM):		257,45 KM									
	Naknada za obradu kredita (u KM): (za klijente koji primaju lična primanja putem Union Banke)		Nije primjenljivo									
	Iznos interkalarne kamatne stope. (Korisnik kredita je obavezan platiti trošak interkalarne kamate. Ista se obračunava u visini redovne kamate za period od isplate kredita do dana prijenosa kredita u otplatu, a naplaćuje se u trenutku isplate kredita iz sredstava kredita.)		Nije primjenljivo									
	Ukupni troškovi koje klijent plaća Banci po kreditu:		257,45 KM									
	Troškovi mjenica	5	25,00 KM									
	Troškovi zalogu na depozite u Registru zalogu (jednokratno, fiksno), /opcionarno ukoliko je depozit obezbjeđenje po kreditu/		Nije primjenljivo									
	Troškovi ovjere dokumentacije za sve učesnike u kreditnom odnosu	1	10,00 KM									
	Trošak police/paketa osiguranja (jednokratno, fiksno, u KM) /opcionarno ukoliko je policu obezbjeđenje po kreditu/		0,00 KM									
	Trošak izdavanja osnovne kartice	Bez paketa	20,00 KM									
	Godišnja članarina i osiguranje		20,00 KM									
	Troškovi pribavljanja ZK izvotka (fiksno u KM)	NE	Nije primjenljivo									
	Troškovi notara	NE	Nije primjenljivo									
	Troškovi procjene vrijednosti nekretnine (fiksno u KM)	NE	Nije primjenljivo									
	Troškovi pribavljanja poreskih uvjerenja (fiksno u KM)	NE	Nije primjenljivo									
	Troškovi otvaranja i vođenja računa: /opcionarno ukoliko su isti uvjet za korištenje finansijske usluge /		Nije primjenljivo									
	Troškovi u vezi sa sporednim uslugama koje predstavljaju uvjet za korištenje finansijske usluge/opcionalno ukoliko su isti uvjet za korištenje finansijske usluge /		69,60 KM									
	Troškovi police osiguranja nekretnine za cijeli period otplate kredita /opcionarno ukoliko je kredit obezbjeđen nekretninom /		Nije primjenljivo									
	Ukupno ostali troškovi po kreditu(u KM):		144,60 KM									
	Ukupni troškovi po kreditu za cijelo vrijeme trajanja kredita (u KM):		402,05 KM									
Ukupni iznos koji korisnik treba da plati (iznos kredita+ukupni troškovi) (u KM):		2.302,05 KM										
Efektivna kamatna stopa (EKS) sa svim pripadajućim troškovima po kreditu (u KM):		23,80%										
6. Iznos i broj rata kredita i perioda u kojima dospijevaju	Obračunski period je period od prvog do posljednjeg dana u mjesecu nakon kojeg Banka pravi presjek po kartičnom računu i obračunava obaveze po izvršenim transakcijama, uvećane za pripadajuće kamate i naknade. Korisnik se obavezuje da će najkasnije do 20-og u mjesecu obezbjediti dovoljno raspoloživih sredstava na tekućem računu za naplatu svih obaveza koje dospijevaju na naplatu prema dostavljenom Izvodu.											
	Sve transakcije obavljene Visa Classic Shopping kreditnom karticom se dijele u zavisnoti od iznosa obavljene transakcije na sljedeći način: <table><tr><th>Iznos kupovine</th><th>Broj rata</th></tr><tr><td>do 300,00 KM</td><td>6</td></tr><tr><td>od 300,01 – 1.000,00 KM</td><td>12</td></tr><tr><td>od 1.000,01 – 1.500,00 KM</td><td>18</td></tr><tr><td>Preko 1.500,01 KM</td><td>24</td></tr></table>			Iznos kupovine	Broj rata	do 300,00 KM	6	od 300,01 – 1.000,00 KM	12	od 1.000,01 – 1.500,00 KM	18	Preko 1.500,01 KM
Iznos kupovine	Broj rata											
do 300,00 KM	6											
od 300,01 – 1.000,00 KM	12											
od 1.000,01 – 1.500,00 KM	18											
Preko 1.500,01 KM	24											

7. Troškovi održavanja jednog ili više računa na kojima će se evidentirati transakcije uplata i povlačenja sredstava, te druge naknade i troškovi koji proizilaze iz ugovora uz određenje jesu li fiksni ili promjenjivi i uvjete pod kojima se mogu mijenjati	Naknada za izdavanje kartice je 20,00 KM. Godišnja članarina i osiguranje za osnovnu karticu iznosi 20,00 KM bez paketa usluga. Sve naknade su promjenjive. Važeći Cjenovnik naknada u vrijeme važenja ovog informacionog lista , u pisanoj formi dostupan je u poslovnicama Banke, i drugim distributivnim kanalima Banke. Naknade se revidiraju najmanje jednom u toku kalendarske godine. U slučaju promjena bankovnih naknada, Banka će, putem distribucijskih kanala, najmanje 15 dana prije početka primjene, pismeno obavijestiti Klijenta. Banka ne obračunava naknadu za vođenje kartičnog računa.
8. Obaveza korištenja notarskih usluga prilikom zaključenja ugovora	Ukoliko potrebna dokumentacija podliježe ovjeri od strane Notara ili Opštine/Općine postoji mogućnost troškova ovjere iste. Usluga ovjere dokumentacije se naplaćuju u skladu sa važećom tarifom Notara ili Opštine/Općine.
9. Obaveza zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim s osnovnim ugovorom	Izdavanje Shopping kartice je uslovljeno zaključenjem ugovora o tekućem računu.
10. Kamatna stopa koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno prilagođavanje, te druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza	Na sva dospjela, a neizmirena potraživanja Banka će Korisniku obračunati i naplatiti troškove i zakonsku zateznu kamatu koja u trenutku zaključenja ugovora, prema važećim pozitivnim propisima, iznosi 10 % godišnje
11. Instrumenti obezbjeđenja:	Obavezni instrumenti obezbjeđenja su: ☐ Ovjerena saglasnost o pljenidbi i prenosu dijela primanja; ☐ Jedna (1) bjanko mjenica; ☐ Polisa osiguranja Korisnika kreditne kartice za slučaj smrti (u zavisnosti od profila firme zaposlenja)
12. Iznos naknade za prijevremeni povrat:	Korisnik može u svakom trenutku zahtijevati otkaz daljnjeg korištenja shopping kartice pisanom izjavom i vraćanjem osnovne kartice, uz obavezu da izmiri sva potraživanja prema Banci. Naknada za gašenje kartice se ne naplaćuje.
13. Pravo korisnika da na zahtjev dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora:	Korisnik ima pravo na besplatan primjerak nacrtu ugovora i ostalih akata koji su vezani za uslove korištenja kartice, a odnose se na Korisnika, osim ukoliko Kreditor ocijeni da ne želi zasnovati odnos sa Korisnikom u konkretnom pravnom poslu.
14. Period u kojem Banku obavezuju podaci navedni u informacionom listu u pregovaračkoj fazi:	Podaci u ovom Informacionom listu Banku obavezuju 7 dana nakon donošenja pozitivne odluke Kreditnog odbora. Eventualno odobrenje i konkretni uslovi kredita ovise o vrsti kredita i procjeni kreditne sposobnosti Korisnika od strane Banke, na osnovu kompletnosti i ispravnosti dokumentacije dostavljene od strane Korisnika.
15. Uvjeti polaganja novčanog depozita:	Proizvod /usluga nije uslovljena polaganjem novčanog depozita.

Standardni informacioni list izdao/la:

(ime i prezime)

Standardni informacioni list preuzeo/la:

(upisati ime i prezime korisnika)

Potpis Korisnika

Datum: